

# L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 céntims.
Fòra de Palma .....	2 1/2 »
Números atrassats .....	4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## CAXES Y ARQUILLES.

Ara fa cent anys que per la pagesia ses caxes y es guarda-ròbes eran es móbles qu'havien s'usat sempre; y ben pòques devian esser ses cases de Ciutat ahont no hey vésin qualche arquilla demunt es seu bufet, en lloc des *roperos* y cantaranos que 'vuy en dia son es móbles de necessitat.

Ses mòdes se camvian tant com passa es temps, però, si reparam s'influència qu'exerceix sa mòda dins Mallorca hauríem de confessá la veritat d'aquell adagi mallorquí que diu: *no hey ha temps que no torn*.

Perque, *de facto*, qui no s'ha temut de s'afañ amb à que tothom s'ha fet cassadó de móbles véys, especialment de caxes y arquilles? Qui es es fustret ó s'escultorètxo que no s'haji alsat restauradó d'aquest mobiliari? Qui es es señó que no les ha hagudes amb sa *Marxanda* per comprá ó vendre qualche péssia?

Aquests fets indican dues coses: primerament que es gust per lo antich de mèrit positiu s'es despertat en aquest temps que travessam; segonament que ses manies, s'ignorancia y ses monéas no vénen à manco dins Mallorca; però de tot resulta un Renaxement que al cap y à la fi esperam serà molt profitós per s'Art y p'ets artistes.

Diguem quatre paraules sobre aquest assunto, ja qu'heu prometérem, y sempre servirán, si no per altra cosa, per ficsá ses observacions que ha estona duym *in mente*.

Cinch classes de *caxes* distintes per sa forma y per sa construcció, podem di que se troban entre nòltros.

Primera. Son ses d'estil gòtic amb so devant esculturat fent clarabòyes cégues y combinacions d'arquets y curvatures. Aquesta ornamentació solia omplir la cara de devant y es costats, quant sa caxa solament s'obria per demunt, y n'era un bon model-lo sa que existia, no fa molts d'any, en es Castell de l'Al-

mudanya pertanyent, segons deyan, à n'es Real Patrimoni. (a) Però ses que s'obrian amb una fuya de porta per devant, llises y despuyades à defòra, mostravan de part dedins es frontals d'es calaxets amb ses randes gótilles daurades y qualche volta colorides. Recordam haverné vista una de aquesta classe arreconada dins la sacristia des convent de Felanitx; y à Miramar n'hi ha un'altra à sa primera sala.

Segonament, venen ses caxes de novies, que creym foren copiades des *cassoni* italians, y se distingexen especialment perque sòlen tenir pintada à sa cubèrta, de part dedins, qualche pasatge de l'Escriptura relatiu à n'es matrimoni. Una d'aquestes n'hi ha també à Miramar, que mostra l'Anunciació. Mos n'han romosos pochs exemplàs de consemblants.

Tercé. Ses caxes embutides per dedins y per defòra fent dibuxos morèschs amb fòrça de trenats, estrelletes y ramells tot de petits pessons d'òs y de lleñes de diferents colòrs. Podem citarné d'aquest gènero, sa que figurá à s'exposició universal de l'any 78, propiedat de Don Faust Gual de Torrella; sa que té el señó Arxiduch à Miramar; sa que s'en dugué un Capità General molt aficionat à salvá antiguedats; y qualcun altra de manco importància.

Quart. Ses que ténen sa cubèrta enredonida com à tapadora de baul, que casi pòden dirse cofres; forrades de pell obrada, de vellut ó de brocat de sedes y ben clavetetjades amb clauets de còure ó de llautó daurat formant dibuxos. Aquestes sòlen descansá demunt quatre arpes de lleó, ó demunt fuyatges retorsuts, y mòstran un ó dos pañs de corretja ayrosos y ben reforsats. (b)

(a) Tal vegada era es derré móble que havia romàs d'en temps qu'aquell palau era habitat p' es seus propis senòs; y el s'en dugueren no sabem ahont ni amb à quina facultat, sense que ningú d'es que vetlan per sa conservació d'es nostros monuments y antiguedats, à n'es parexe, s'en hagués temut.

(b) Alguns d'aquests exemplàs devian servi d'*argues* per guardà tresors.

Mereix èsser citada sa gran caxa ó arca de La Sala de Palma, de gust xurriqueresc, tant plantosa y vestida de relleus daurats com sa mateixa fatxada d'aquell edifici.

Y per fi, ses caxes ordinaries y més vistes per tot, que eran de noguè amb frisos de relleu, y cariatides ó figures dretes à ses cantonades. Y també ses de igual època amb mollures llises y sobre-pañy entretayat demunt friseta vermeya.

A ses arquilles també podem classificarles amb altres tants de *grups*.

Ses de forma gòtica son rares de trobar, y sòls se demostran caracterisades per ses randetes bojides amb escafada cubrint es frontals d'es calaxets llargués. Ses formes d'aquesta ornamentació pertenexen à sa tercera època de sa arquitectura ojival, y son tayades amb sos mateixos patrons des frisets que vetlan partdemunt y coronan ses parets del Còr de la Séu. (c)

Ses esculturades des Renaxement en decadència, fàcils de conexe, per sa multitud de figuretes y bustos que les vesten y revòtan, amb un ó tres ninxos guarnits de Bacos, mènsules apilastrades y frontons truncats que son altres tants de secrets, registres y amagatays. La major part de s'òbra tayada sól essee poch escrupulosa y se coneix qu'ets escultòs la tenian molt per mà y s'en desfeyan à la babelana. Axò no vol di que no n'hajim vists alguns exemplàs notables per sa caprichosa y corrècta execució de ses figuretes rebassades, però franques y axerides.

Ses de fusta teñida totes negres aparentant fatxades d'edificis greco-romans, amb fòrça de columnes y cornises reculades, que regularment se veuen definides per una barandilla de balaustreres tornetjats. Nòltros creym que se pòden incloure dins aquesta secció, ses que mòstran es fondo des seus calaxets, plafons y frisos, forrats de conxa, amb relleus, sobre-paños y anelles de bronzo daurat; y també mateix ses que se compònen molt senzillament de tres ó quatre ordes de calaxets rectangulàs, amb vasetons trotats, que tancan altres tants de vidres amb pintures mitològiques, gènis, infantons ó paisatges. Unes y

(c) Quina llàstima qu'aquella cresteria s'ha mutilada! Cridam s'atenció des joves escultòs perquè vajin à copiar ses variades mòstres, abans de que desapareça del tot.

altres sòlen descansá demunt taules ó supòrts de pèus entorcillats, omplint sa davantera un ram de fuyaiges retayats, y qualche pich un' àguila de dos caps amb ses ales axamplades, tal com se posavan per tot arreu mentres durá à Espanya es reynat de sa casa d'Austria.

Ses embotides d'òs y de divèrses fustes, de formes rèctes y consemlant estil de ses caxes abans espresades; essent digna d'observació sa circumstancia de que moltes d'elles se tancan amb una pòrta articulada just abaix per mèdi de corretges de ferro y de poch gust.

Correspón à n'aquesta secció, ses de nogué embutides amb perfils y brots de marfil, y amb frontisses, baules y canteres de plata; aquestes sòlen esser ses més petites y apar que servissen especialment per custodiá alhaques, diners ó escritures importants. N'hem vist una qu'ha pertenescut à qualche Obreria, amb quatre calaxets interíos y altres tantes claus à sa tapadora.

Y per últim, pòden considerarsé d'un altre classe ses arquilles y caxons de fusta gravada representant figures de personnes y d'animals, paysatges, gregues, etc. Còm à modèl-lo d'aquest derre gènero citarém sa que se troba demunt una paradora dins es salon des pis alt à sa casa de Miramar.

Seria tasca llarga y fòra des nostre intent discutí sa procedència y ses respectives èpoques de cada classe d'es mòbles citats, distingí sa multitud de variants que conexem, y esplicá, sense dibuxos, ses séues menudències pròpies y característiques. Ja bastarà lo dit per que se veja lo abundant qu'eran entre nòltros ses caxes y arquilles y lo digne que son d'essè estudiades amb tota conciència p'és qui se dedican à coleccióna, restaurá ó construhi mòbles d'aquests.

Hem dit que sa moda los torna afavorí avuy en dia, devallantlos d'es pòrxos ahont, desde principis d'aquest sigle jauen mitx podrits, col-locantlos renovats ó restaurats entre ses *bataques* y *portiers* d'es *salonets* moderns.

Axò no es més que pura moda y esperit d'imitació, suposat que personnes elevades y de bon critèri artístich mos han donat s'exemple. ¿Qu'es lo que deuriam fe respècte d'aquests mòbles?

Nòltros direm lo que pensam amb breus paraules.

Primerament seguí restaurant es *bons exemplàs* de tot gènero que encarara romanen olvidats, y deym es bons, perque n'hem vist qualcun que merexia més cremá que restaurá. Y es d'advertis que aquestes restauracions no deuen haversé d'encarregá à qualsevol, escusats amb una economia mal entesa. Per restaurar se necessita molt més coneixement que per copiá ó per fé un original.

Y, sia dit en veritat, es nòstros pobres menestrals fustés ¿què saben d'estils y d'art, si no han tengut ja may

ocasió de sentí ningú que los ne parlás? ¿Per ventura vos creys que los basta s'havè anat dos ó tres anys es vespres à copiá bé ó malament, unes quantes lāmines franceses? Còm es possible que un mestre fusté ó un escultó que no es capás de *treure es dibuix* d'un móble fét, sia capás de restaurá ó reconstruhi amb acèrt é inteligiència aquest mateix móble? Qui los ha fét escola teòrica ni pràctica? Qui es que los ha dit, tal ó cual pèssia es bona per modèl-lo, y tal altra no la vos mireu? (d)

En segon lloch, creym nòltros que s'estudi d'aquest mobiliari no dèu havè de serví sòls per fé exemplàs nòus del tot iguals à n'ets antichs, perque en realitat no los hi hem menesté. Nòltros creym necessari acomodá es distints gèneros d'ornamentació clàssica, à n'és mòbles consemlants, però de distinta forma y distribució que es servei modern y es nostre mòdo de viure mos reclaman; y per axò ja son necessaris projectistes molt inteligents.

Diuem que se tracta de fé exposicions p'és Matx de l'any qui vé; y à l' hora d'ara ja hey veym comparexe totes ses arquilles y caxes restaurades entre nòltros. Ses restauracions ben fetes y ses imitacions acertades ténen es seu mèrit. Però més en tendrian ets originals inspirats demunt bon temes, aplicables à ses necessitats y costums des nostre temps.

Per 'vuy no deym rès pús sobre l'assunto; quant venga s' hora en tornarem parlá, ja que à n'aquest ram, qui més yqui manco, tothom hey diu sa séua.

B. F.

## SES DUES CLAUS.

(FÀBULA DEDICADA Á D. T. P. Y G.)

Dues claus recent-llimades  
Demunt un banch de ferré,  
Amb llenç que jò no sé  
Feyan ses siguents xarrades.

—Jò som sa clau principal  
De sa pòrta de la casa:  
Ja veurás si faré vasa  
Quant obrirán es portal.

—Jò som sa d'un portelló  
Qu'un dia à l'any s'obrirà;  
Descansada podré ésta  
Dins sa taula des senyó.

(d) Sabem que n'hi ha qualcun de menestral que à fòrça de dedicarse à n'aquesta feyna, estudiant prácticament y aproveitantse des bons conseys que li han dat, pot encarregarse de restaurar un móble antich segù de sortirne bé. Es Museu de Miramar en dona fé.

Però, advertim que ses excepcions confirmen sa regla.

—Desditxada d'aquella eyna  
Que ténen sempre estojada.  
Aviat està roveyada  
S'eyna que fà poca feyna.

—Nòva y flamant me veurás  
D'aquí cent anys; però tú,  
Tancant y obrint, de segú  
Que dents rompudes tendrás.

—Quant tú desllustrat es cè  
Tengas de tant de dormí,  
Jò, de tancá y d'obrí,  
De plata pareixeré.

—Es no fé feyna, conserva.  
—L'èrras. Trabay amb mesura  
Es sa salut que més dura,  
Y de tot mal mos preserva.

—Es temps mos descubrirá  
Qui té rahó de ses dues.  
—No xèrres, que ja't vètx rues  
Qu'es rovey prest omplirà.

—Reposá es viure.—Mentida!  
Es repòs dona desfici:  
S'està sempre amb exercici  
Es lo qu'allarga la vida.

## XEREMIADES.

A s'Escòla Catòlica de Sa Pobla hey asistexen més de cent alumnos, de nou fins à devuyt anys; n'hi ha altres tants que ténen demanat per entrarhi, y no los pòden admetre per falta de local.

Allà los enseñan de llegí, escriure, contes y Doctrina Cristiana, cada vespre fòra es dissaptes y diumenges. Es mestres son el seño economo d'aquella Parròquia, Don Antoni Sabaté Pbre., Don Antoni Palou, y, qualche vespre, Mister Waring enginyer ingles de sa Bufera.

¡Bènajin es qui d'aquest mòdo complexen s'Obra de Misericordia, enseñant al qui no sab!

Sòls qu'una vegada poguem parlá de Sa Pobla enviantli sa nostra ben merescuda enhorabòna.

Dèu vulga que tots quants per sa posició ó p'és séus càrrechs pòden ajudá à mantenir sa dita Escòla, en lloch de ferli la guerra la favorescan.

Un estrangé de nòbles sentiments los dona exemple. ¡Dèu ley pagará!

A qualsevol sia que li corresponga cuidarsé des tròs de camí de ran de mar, que va de sa Portella à sa Calatrava, li recomenam, una de dues: ó bé qu'el fassa arreglá aviat axi com correspon, abans que ses ones l'acabin d'esfondrà; ó si no va d'axò, que fassa un pujadó per sa Portella y un devalla-

dó à sa pòrta de Mar, y en no haverhi altre remey, es carros travessarán per demunt sa murada.

Però ets enginés farán bò no aná d'axò: l'hora d'ara ja'u veym. En aquest cas, hey hauria un altre remey, que seria fé còm els andratxòls quant posáren l'Iglesia à son *centro*: enretirá un poch sa murada cap en terra, y llavò enviari caminés.

\*\*  
De poch ensá, es municipals de Ciutat fan es joch des frares, que còm no tenian doblés, movian òbra.

Ara que no los pagan, van vestits de gala. ¡Pobrets! fan es joch d'aquells señòs bancarrotés que sempre los veuen tirats de *xistera* y levita negra, perque no ténen rès pús que dú.

Y per afegitò, à molts d'ells los pòsan plet, reclamantlos sa mica de lleccò que los roman.

Ja'u diu s'adagi: *Sempre plou demunt bañat.*

\*\*  
Ara que deym de ploure: aquests dies passats n'ha cayguda d'aygo, allò que diuen à telabaxons.

Tots es torrents vénen gròssos: es pagesos no pòren sembrá, de tant de moll; molts de camins están embassats, y es carril y tot, s'hagué d'aturá s'altre dia, per 'mor d'un enterrossay que va fé s'aygada à un terraplè.

A Santañy, ets homos més véys diuen que no se recordan d'havé vist ploure tant may. Per Menorca, també hey ha fét destrossa, y à Ervissa hey ha plogut cinch ó sis dies seguits un'aygo còm es dit, y per sa part baxa de la ciutat diuen qu'hey havia quatre ó cinch pams d'aygo.

¡Bòna xeripa, amb tanta d'aygo, per aquells que los ne faltava una! Es possible qu'encara no los haja aplegats à tots.

\*\*  
Bòna, molt bòna comèdia es sa que varen representá despuds-ahí vespre en es Teatro Principal, y que's titula *La Levita*.

Pinta de ma de mestre una familia de aquestes que vòlen figurá més de lo que son, y que no fan cas de passá misèria y endeutarsé y fé baxeses, en tal de que los tengan per señòs y gent de qui ha dalt. Y en es seu costat hey figura un botigué honrat d'aquests que's ténen per lo que son, que amb ses séues economies y sa vida arreglada que duen han sabut fé un capitalet, essent à la fi s'enveja y es refugi de sa gent de *quiero y no puedo*, perque, en haverlo menesté, sempre té un duro à sa butxaca.

Si nòltros haguéssem comandat dijous à vespre, hauriam près p'es nostre conte més d'un señò de levita que conexem y qualche señora emperifollada; los mos

n'hauriam tuyts à n'es Teatro, y los hauriam dit à s'oreya, cada punt, mèntres se representava sa comèdia:—«¡Miranuvoshi dins aquest miray, y preniu llum de na Pintora!»

Comèdies tan bònes, tan morals y es mateix temps tan agradables còm *La Levita*, n'hi hauria d'havé à dotzenes, y s'haurian de representá sovint, sovint. Llavò si que amb tota justicia li podrian dí *escòla de bònes costums* à n'es Teatro.

\*\*  
Agrahim à D. Nicolau Cheli s'exemplar que mos ha enviat d'un interessant *folleto* agrícola qu'ha donat à llum amb so títol de *Menorca*, y el recomenam à n'es propietaris y pagesos.

Aquest llibret molt ben estampat, está en venta, à mitja pesseta, à ses principals llibreries.

\*\*  
Diu es *Diari de Palma* que sa Comissió de Contabilitat de s'Ajuntament trabaya de bòn de veres, y s'ha passat p'es cap à tota ultransa, fé un *presupuesto verdad*.

¡Axò es sa còsa, Angela María!  
Però llavò afegeix que encara que sa Comissió heu conseguesca, d'è tota manera sempre resultará *dèficit*.

Vòl dí que, sia còm sia, La Sala sempre haurá d'aná amb una anca rossegant.

Es mal ja es vey; y difícil ferm serà es posarhi remey.

\*\*  
Fareix que d'algunes setmanes à n'aquesta part ha tornat reverdì sa *ròsa*.

Dins tot Ciutat casi ja no hey ha casa amb infants que no li haja rebuda sa visita.

Encare gracies que, segons diuen es metges, no pòt essè més benigna. Basta di qu'en tot es mes d'Octubre sa *ròsa* no ha fèts més que catorze mòrts.

Al cap y al fi, lo milló encara serà lo que va fé aquell fematé de l'Horta, de qui parlavem en es número passat de L' IGNORANCIA.

\*\*  
Còm es vera la missa, que de poch ensá es mallorquins no ténen aturay! Encara no s'es acabada d'establi s'Escòla Mercantil, y ja's tracta de fundá una nova Caxa d'*ahorros* y un Montepio p'es pòbres.

Es Governadò ha remogut s'idèa, y ha encarregat à unes quantes personnes enteses que vejen de estudiá es mòdo y manera de tirá endevant.

¡Ala ydò: lo que importa es delit y pòca vèssa!

\*\*  
Ses Comissions per arreglá ses Fires de l'any qui vé ja están nombrades.

Les recomenam activitat à totes; però

especialment, y sobre tot, à sa Comissió de *recursos*.

Aquesta será sa que li donarán que entendre, d'aquí qu'estiga llesta de feynes.

Perque, si tot ha d'aná bé, es còsa de recordá lo que diuen es catalans: *la cuestió son cuartos!*

\*\*  
Dimecres passat, s'Ajuntament de Palma, segons us y costum, no pogué celebrá sessió por falta de número.

Camina, caminarás.

\*\*  
Repicau campanes! Aquesta setmana s'en han succehides dues, que molts les veurán y no les creurán.

1. S'Ajuntament ja ha elegits Tinentis d'Alcalde.

2. Sa *tenassa* des carré d'Odon-Colom ha fét uy.

¡Y encara dirán si Mallorca no es es país de s'activitat y de sa llestesa!

## PIGRAMAS.

Un frenòlech afamat  
Es front d'un señò tocá,  
Y totduna va esclamá:  
—Vostè es segú qu'es casat!

Mirantsè en es miray tot satisfet  
Un xato, tòrt, ratat y geperut,  
Esclamá tot gojós:—Déu ha volgut  
Que s'homo fos del mon lo més perfet.

De paraula y per escrit  
Don Cap-Clòs negava à Déu,  
Y ara qu'es veu dins es llit  
Sovint esclama:—Ay Déu meu!

Un comerciant dugué un fiy  
A batíá, amb molta alegria;  
—¿Quin nom voleu posarli?  
Preguntáren, y ell va dí:  
—Felip Saupa y Compañía.

Beata que es temps li passa  
Remugant d'altà amb altà,  
O de jove pecá massa,  
O ara ja no pòt pecá.

A un jove el creya molt rich  
Don Pau, qu'es homò de pès,  
Y haventlo vist trist un pich,  
Li diu:—¿Que tens, Federich?  
Y aquell li respòn:—No rès.

Un llauradò, que may s'èrra,  
Deya à un altre:—Ara va bé,  
Que plöga, molt mos convé,  
Y tot sortirà d'en terra.  
—Aquesta seria bòna,  
(S'altra li va replicá,)  
Jò que tench dins es fossá  
Sa méua sògra y sa dòna!

UN FERIT D'ALA.

## COVERBOS.

Hey havia un cassadó que tenia per costum manllevá s'ase à un amich seu casi cada vegada qu'anava à cassá.

L' amo de s'ase còm era amich seu, en es principi no'n fé cás y ley dexava amb gust, però tant arribá à abusá aquell cassadó que, à la fi, un dia s'escusá en vianli à dí que tenia s'ase fòra vila y per lo mateix no era possible dexarley.

Es cassadó qu'estava malvesat, y li sabia greu parti à peu, s'en vá en persona à ca's seu amich, y li digué:

—Vaja, homo! no't fassis dolent y dexem s'ase; à mi no m'ha vengut bé encara, comprarné un, dexem es téu, y no t'escusis.

—¿No t'he enviat à dí p'es téu missatge que l'tench à fòra vila?

Amb axò a'ase comensá à bramá.

—¿Heu veus còm m'enganavas? S'ase te desment.

—Vòl dí, (li respongué s'altre), que tú creurás més amb so bram d'un ase qu'amb ses méues paraules! Homo, no't fassis tan poch favó.

Y li girá s'esquena.

De llavò ensá, es cassadó no va torná pús à manllevarli s'ase. Y axò era lo que volia es seu amich.

Veys aquí qu'en trèuen d'ets abusos.

\*\*

Un pastó se confesava, y en vista des pecats que havia comesos, li déya es confés:

—Però, fiy méu, ¿qué farias si Déu nòstro Señó te cridás à judici?

—Ja's de rahó! no hey aniria.

\*\*

Un prestamista deya à sa dona, tot satisfet:

—Mira, Sebastiana, he fét un negòci que t'en lleparás es dits.

—Diguës, homo, diguës.

—Mira: à un seño li he deixats cent duros à n'es 50 per 100, y he cobrat adelantat un any d'interessos: de mòdo que tench per fi d'any una escriptura de 100 duros à favó méu, y no més n'he desembutxacats 50.

—Ah, beneytòt! (li digué sa dona;) sempre m'ho he pensat que t'agafarian per beneyt.

—¿Que dius ara, Sebastiana! ¿Ydò, que volias que fés?

—Dexarli es 100 duros à n'es 50 per 100 cada mitx any, cobrá ets interessos de tota una añada, y d'aquest mòdo t'trovavas amb s'escriptura mateixa à favor téu, sense escupí una maya. ¡Beneyt, més que beneyt!

—Y es veritat! (deya l'homo capetjant.) No hey havia caygut, Sebastiana: mira, ¡y tens rahó!

## SECCIÓN D'ANUNCIS.

## BAÑOS PÚBLICHS EN PÚBLICH.

Aquesta setmana han quedat establerts à sa major part d'es carrés y plasses de Ciutat, principalment à Cort, en es Sindicat, à sa Pòrta Pintada y à sa de Sant Antoni, à sa Ferreria y altres parts.

Aquells qui tengan carruatge y vulgan més comoditat per sé sótoles y señorides, pòden aná à n'es camí de ronda, y hey trobarán basses y bassiòts de tanta estensió y fondaria còm may pugan desitjá.

També mateix tots es qui vajan p'es carrés en dies de plòure, podrán disfrutá de magnifichs

baños de chorro, procurant no més aná per baix de ses canals.

Gràtis, de balde, per no rès.

## EXPOSICIÓ DE PINTURES

DE PINTÓS NOVELLS Y JOVENSANS

QUE AMB EL TEMPS FARÀN SA RETXA AMUNT.

A molts de baxos y llindás de fròntis nòus ó referits de fresch.

NOTA. Si aquests pintorets ara per ara no fan sa retxa més amunt, es perque no hey arriban.

**GANGA.** Una jovensana, que quant conta, vèrsa fa ses sss siulant, moreneta, primeta, cabeyets tayats de devant, y que sab llegí de correguda tota casta de novèl·les; s'ofereix generosament à truginá un catòlic à n'el cèl, p'es camí del sant matrimoni.

Informarán ahontseuya; y feys via, que no n'hi haurá per qui'n voldrá.

A prèu de fàbrica, 50 per cent de descuento.

## GRAN PLANTÉ

d'ufs de poll, calls, travellades, llenegades y torsudes de peu.

*Depòsit principal.*—Demunt s'empedregat de Cort.

*Sucursals.*—Carrés de sa Gerrería, de Montission, de sa Ferreria, de s'Ayo, costa den Brossa, etc., etc.

## PERFUMERIA PALMESSANA.

TOTA CASTA DE BONES OLORS, PER ENTABANÁ

QUALSEVO L CRISTIÁ:

carreró de Sant Quietano, à sa Murada devant es corté de cavallería, devall es carrils de s'Hòrt del Rey, à n'es carré den Valero, derrera sa Pescatería de Plassa, costa des Teatro, clavagueres des cap des Born, carré d'ets Oms, etc.

¡Benaventurats es sords de nás!

¡¡Y VISCA SA POLICÍA URBANA!!!

## PORROS-FEYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.**—Dos ases y un caminant altoure per mitx d'un camp.

**SEMLANSES.**—1. En que té coll.

2. En que té randa.

3. En que té mola.

4. En que té patró.

5. En qu'està ran de mar.

**TRIÀNGUL.**—Marian-Mari-Mari-

Mar-Ma-M.

**CAVILACIÓ.**—Santa Eularia-Santa Creu.

**ENDEVINAYA.**—Cain.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes.—Pep Blat y Dues Peteneras.

Vuyt.—Bernat Dimonió, K. D. T., Un Punxa

engegat, Un Ximple y Farineta.

Sis.—Un Catalinero, Un Escolà y Tia Tió.

Cinch.—S'Olié d'Aufabia.

Y una no més.—Un Marinench, Un Galan Joc.

## GEROGLIFICH.



A X  
PO  
brek

: ya

UN PAGÉS.

## SEMLANSES.

1. En que s'assemla una guitarra à un comerciant?

2. Y un violí à un homo?

3. Y una caña à n'es corté d'Artilleria?

4. Y un bonete à un fumadó?

JORDI DES RECÓ.

## TRIANGUL DE PARAULES.

Ompli aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, sa 2.ª lo que es sa méua dona; sa 2.ª, lo que som jò; sa 3.ª, lo que mos abriga à tots dos; sa 4.ª, lo que contan qu'ha succehit; sa 5.ª, lo qu'es en cért dies es peix de sa Pescateria, y sa 6.ª, una llettra.

UN XIMPLE.

## FUGA DE CONSONANTS.

A.A E .O .O.A E

X.

## PREGUNTA.

Qui es aquell capás de menjarsé un gall de ferro?

NELO.

## ENDEVINAYA.

Feresa boca

De l'homo amiga,

Que sempre baña

Aspre saliva:

Llengo etcisada

Que dona vida,

O mata l'homo

Sense ferides.

P.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)

13 NOVEMBRE DE 1880.

Estampa den Pere J. Gelabert.